


# LE PROVENÇAL L'AQUEDU DE ROCO-FAOUR, 8ÈIMO MERAVIHO DÓU MOUNDE



Notre rubrique dédiée à la langue provençale vous invite en dialecte marseillais à re-découvrir le plus grand pont-aqueduc en pierre au monde, l'aqueduc de Requefavour. Pièce maîtresse du canal de Marseille construit au XIX<sup>e</sup> siècle, il nous rappelle le rôle majeur joué par notre territoire en matière de gestion de l'eau, véritable enjeu planétaire du XX<sup>e</sup> siècle pour le développement durable. Retrouvez sur notre site internet la traduction de cet article en langue française.

Par Jean-Michel TURC  
Professeur certifié de langue provençale à Marseille  
Magistral de Féleïge

Cerquessas un biais de mai d'estre fier de nouesto regien qu'nihas que de vous rendre ei pied de l'aquedu de Roco-Favour, etement l'aquedu de Lar sus la comunio de Ventabren en pais sestian. Es justamen co que fagué Anfos de Lamartine qui qualifikó tout emiòugu d'oubriagi mouvement de l'auvent de l'aquedu. Tout autant estrambousada, si chaspérón gaire le Provençau pér n'en fa la 8ème meravího au classamen ! Pichoun tour d'ourizoun.

## UN AQUEDU ESPECTACLOUS ...

Ené se 393 m de long e sei 82,6 m de altit, l'aquedu de Roco-Favour fa quater oucup leu Pouent dou Gard, soun eintat ant, tambén aurbara sus tres estanci : 12 arco de 15 m de duberturo à la bâsi, 15 arco de 16 m de duberturo au segundon nivèu emai 53 arco de 5 m de duberturo au tressime. Fallé ben acò per resta

lou pouent-aquedu de péro lou pus aut d'u monde ! Uno chif d'autant mai vertigineux que que apparet ! En 1847 traçat par acobas de 1847 aquelo seicen dou canau de Marsiho amesurant au tot 80 km e desvirant l'aigo de Durango : 5000 mètres que 300 tampon péro de la tala de la roche de sei marsiho ! Un armado vertadiero de titan a-n'uno epoco que lei mejan teini éron encà rudimentari. E si déu aquésto grandi ta architecturau à soun enginare del Pouent-aquedu de Roco-Favour de cossar. Frans Mayor de Marsiho que manjavo alor dinc sei 28 an Aquedu d'aqueto fugue leu remarcia pér soun bias foueço atravall soul interno e soun bias prat aquemunen. Un autre desvén lez temps que defunté a 48 an empouta per la fièbre tifoido en Itali quoru vestit lou chantu de dessecamenc dou la Fucin. Per la pichouno istòi, talamen qu'èron reconcourussei lei Marsihs pér éru que li fagueron d'ousqué :

## PÉR LEVA LA SET DEI MARSIHS

Ei pied d'aquelu moument istouri (despué 2005), una lauso comemorant los centème anniversari de sa coustrucion ramont que "La set de Marsiho auboué aqüedu de Roco-Favour desvénna les aigo de Durango dins soun territoi doulouraus despué de siècle pér la seccareso." La seccareso... emai sa banasto de pudemic, come lou coulera que fagué 850 mouart en 1834 ! Per trouba uno soutien duradiso, lou proumié consiou de



Marsiho, de l'epoco, Mesièrem Conedat, decide que sanh basti dins lou proujat mei gros d'un canau long de 60 km, lou Canau de Marsiho. "La bastisoun dou canau es uno decisen irrevocable riboun-ribagna quant que coueste, lou canau si fara." 170 après, aquedu gigant de péro de tan lez temps de la seccareso de Velas baio touçur 80 % des aigo de Marsiho. Vuel enca l'aquedu de Roco-Favour rête uno meravího de proumero touçant l'espandimen duradiso pér lou bén-bêtre, e l'acoumunt de tout un mond. Un edifici que fu d'ouc mantent. Es la toco de sa restauracion del grosso, voududo pér la Metropoli dez-Ais-Marsiho-Provénçal, entamenado en 2020 e que deuré s'acaba en 2024. En esperant la fin de soun pro-péro, tute la vila d'oucup pot... d'ougo pér aquelu moument sacs emai ben vivent de noueste patrimoni prouvençau !

## VA SABIAS ACÒ ?

### MONTRICHEZ E SA REPARTIDO DE FINO FACI AU POUETO LAMARTINE !

[dialecte martinet]

Tre sa coustrucion l'aquedu de Roco-Favour fagué ploure lei lausenjo e ispiré mant un pintre e pouéta. Dins lei anedoto de remarc n'en vaqu uno que comto. Quoro Anfos de Lamartine, qu'ero alor lou Ministre deis Afaires dou Detouero, vengué vesta lou chantu dou canau de Marsiho e que parla de noueste pouent-aquedu coumo de "l'auvent de meravího d'u mounde". Tagué ansintio : "Lou redou es tigma dou tablou. Per ben faire, li mança la luna, aque soulef dei monumens, puet quaquei gramenun, quaquei candèlo pendoulant d'ici, d'ela !". Lou coupant court dins soun estrambord pouet, lou jouine enginare Montricher li rebequé quatecant : "Vai enca pér la luna, qu'aquestou souar voueste vot sara belen ausi, mai raport ei candèlo, permetis-mi de vous dire, mouuss de Lamartine, que n'en siu pas jalouz : prouverien que la conço de soun canau perfe seis aigo, e que vous agrade vo noun, à ieu m'igrado miés lou mouument tau coumo es."